



# Toro ya Maama e a phethahala




**Molteno**



Maama o ya a kgutla sekolong letsatsi le letsatsi.



Ke leeto le lelelele oy a sekolong. Takatso ya Maama ke ho fumana baesekele ya ka e palamang.





Hoseng ho hong le ho hong ha a ya  
sekolong, Maama o kena pakeng moo a  
phomolang le ho bapala moswinki, le ho  
thellisa ha nnyane.

“Ekare ke tla bapala mona letsatsi kaofela.”  
O a nahana.



Maama o tsamaya jwalo, o ema lebakeng, o hlodisa ka festere.

“Ekare ke tla ja dikuku tsaane kaofela.” O a nahana.





Maama o ema mane lebenkeleng la dieta. O hlodisa ka festere.

“Hoja dieta tsaane tse perese e ka be e le tsa ka.”

O a nahana.



Maama o ema lebenkeleng la diphala tsa mmino. O hloedisa ka festere.

“Ke lakatsa ho bapala meropa yaane.” O a nahana.





Qetellong, Maama o ema lebenkeleng la dithoye. Festereng moo, ho na le baesekele e ntle e tala.

“Oo, ke rata baesekele! Hoja ke na le yona, ke e palame ha ke ya sekolong.” Maama o hula moyo.

Oo ke mohopolo wa ka o moholo.





Tsatsi le latelang, ha a kgutlela hae, Maama a sheba festereng lebenkeleng la dithoye.

Baesekele e tala e ile! E rekilwe.

“Ke ipotsa hore ke mang ya e rekileng.” Ke Maama eo, a nyahame.





Maama o feta lebenkeleng la diphala tsa mmino, lebenkeleng la dieta, le lebakeng. O ne a nyahame, a sa batle le ho ema pakeng moo ho bapala.



Ha Maama a kena hae, ke ha a kgathetse haholo.

Mmae o mo emetse.

“Bona, Maama.” Ke mmae eo.

“Bona ke o reketseng.”

Ke baesekele e tala!





Toro ya Maama ya phethahala. O palama  
baesekele ya hae ho ya sekolong.

Ha ho moo a emang teng.